

## INFORMACIJA

U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka " Sl. Novine FBiH 33/03", Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka za FBiH, kao i Pravilnika o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka, Federalni hidrometeorološki zavod je vršio analizu raspoloživih podataka o stanju kvaliteta zraka u FBiH.

U sklopu izrade Strategije zaštite okoliša FBiH, planira se u skladu sa članom 6. Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka za FBiH izrada prijedloga mreže stanica za praćenje kvaliteta zraka od Federalnog interesa.

### 1. PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

Praćenje kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini, Zavod kontinuirano vrši od 1967 godine. Utvrđivanje kvalitativnih i kvantitativnih osobina zraka i padavina Zavod je vršio u osnovnoj mreži meteoroloških stanica. U okviru sektora vrši se prikupljanje i analiza svih prikupljenih podataka koji se odnose na zagađivanje zraka - emisija i stanje zagađenosti zraka - imisija, kao i redovno davanje informacija odgovarajućim institucijama. U prethodnom periodu Sektor se bavio redovnim praćenjem stanja zagadjenosti - imisija na području Sarajeva i Tuzle a od 2006.godine i na Ivan Sedlu.

### SARAJEVO - BJELAVE

Analize ovih podataka, 24 satni uzorci, ukazuje da poslije rata u periodu 1995 - 2008. opet dolazi do postepenog rasta koncentracija sumpor dioksida i dima u atmosferi grada Sarajeva, godina da bi u toku 2001 godine došlo do manjeg pada koncentracija sumpor dioksida i dima, što se može vidjeti na priloženom grafikonu, Slika 1. Nešto niže vrijednosti ovih zagađujućih supstanci može se objasniti povoljnim meteorološkim uslovima. U zimskom periodu 2001. god. nije bilo dugih perioda sa

temperaturnim inverzijama, a temperature su bile u prosjeku veće tako da se sigurno trošilo manje energije za zagrijavanje, a samim tim je i emisija zagađujućih materija u atmosferu bila manja. Upoređujući statističke pokazatelje za sumpor dioksid i dim sa graničnim vrijednostima kvaliteta zraka (GV) Tabela 1., član 9. Pravilnika o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka, koncentracije dima prelaze GV za visoke vrijednosti, 98-i percentil.

**Tabela 1.** Granične vrijednosti kvaliteta zraka – GV u cilju zaštite zdravlja ljudi

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Prosječne godišnje Vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Visoka vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |
|---------------------|--------------------|---|--|
| SO <sub>2</sub>     | 1 sat              | 90  | 500 (napomena 1)                               |
| SO <sub>2</sub>     | 24 sat             | 90  | 240 (napomena 2)                               |
| NO <sub>2</sub>     | 1 sat              | 60  | 300 (napomena 3)                               |
| NO <sub>2</sub>     | 24 sat             | 60  | 140 (napomena 2)                               |
| LČ 10               | 24 sat             | 50  | 100 (napomena 2)                               |
| ULČ                 | 24 sat             | 150   | 350 (napomena 2)                               |
| DIM                 | 24 sat             | 30  | 60 (napomena 2)                                |
| CO                  | 8 sat              |   | 10000  |
| O <sub>3</sub>      | 8 sat              |   | 150 (napomena 4)                               |

- Napomena 1: ne smije biti prekoračena više od 24 puta u kalendarskoj godini
- Napomena 2: ne smije biti prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini (98-i percentil)
- Napomena 3: ne smije biti prekoračena više od 18 puta u kalendarskoj godini
- Napomena 4: ne smije biti prekoračena više od 21 puta u kalendarskoj godini (98-i percentil)


**Tabela 2.** Statistički pokazatelji koncentracija sumpordioksida i dima (24-satni uzorci)  
Sarajevo – Bjelave

| GODINA | Koncentracija SO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |                 |                 |      | Koncentracija dima ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |                 |                 |      |
|--------|--|------|-----------------|-----------------|------|---|------|-----------------|-----------------|------|
|        | Csr  | Cmed | C <sub>95</sub> | C <sub>98</sub> | Cmax | Csr   | Cmed | C <sub>95</sub> | C <sub>98</sub> | Cmax |
| 2003   | 21   | 11   | 68              | 122             | 162  | 41  | 20   | 152             | 290             | 634  |
| 2004   | 24   | 14   | 74              | 93              | 134  | 47  | 27   | 154             | 241             | 749  |
| 2005   | 33   | 17   | 103             | 142             | 435  | 47  | 25   | 155             | 270             | 713  |
| 2006   | 29   | 21   | 69              | 94              | 130  | 35  | 18   | 132             | 232             | 285  |
| 2007   | 28   | 22   | 61              | 71              | 247  | 27  | 15   | 88              | 121             | 146  |
| 2008   | 22   | 18   | 49              | 71              | 167  | 27  | 16   | 78              | 162             | 309  |

**PROSJECNE GODIŠNJE KONCENTRACIJE SUMPOR DIOKSIDA I  
DIMA**

**Stanica : Bjelave-Sarajevo**  
**Period: 1975-2008.godina**

■ SO<sub>2</sub>  
■ DIM



Automatska stanica za praćenje kvaliteta zraka počela je sa radom 2003. godine i mjeri trenutne koncentracije pet parametara zagadenosti zraka Tabela 3. i Slika 2. U 2006. na ovoj stanici započela su mjerjenja ozona. Njeni podaci će upotpuniti sliku stanja kvaliteta zraka u Sarajevu.

Utvrdjeni statistički parametri koncentracija SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NOx, CO i O<sub>3</sub> nisu prelazili granične vrijednosti utvrđene Pravilnikom.

Tabela 3. Statistički pokazatelji kvaliteta zraka (satni uzorci) Sarajevo – Automatska stanica Bjelave

| PARAMETAR | SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) |       |       |       |       |       | CO (mg/m <sup>3</sup> ) |       |       |       |       |       | O <sub>3</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) |       |       |
|-----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
|           | GODINA                               | 2003  | 2004  | 2006  | 2007  | 2008  | 2003                    | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2006                                | 2007  | 2008  |
| PROSJEK   |                                      | 18    | 22    | 24    | 29    | 17    | 0.768                   | 0.259 | 0.443 | 0.552 | 0.31  | 0.32  | 49                                  | 50    | 50    |
| MAX       |                                      | 245   | 317   | 334   | 1075  | 761   | 10.458                  | 5.792 | 6.120 | 6.330 | 4.62  | 3.80  | 148                                 | 169   | 239   |
| P-50      |                                      | 8     | 9     | 12    | 13    | 10    | 0.468                   | 0.127 | 0.259 | 0.310 | 0.20  | 0.18  | 45                                  | 47    | 49    |
| P-95      |                                      | 66    | 83    | 86    | 105   | 46    | 2.413                   | 1.018 | 1.566 | 1.850 | 0.89  | 1.02  | 97                                  | 105   | 101   |
| P-98      |                                      | 107   | 122   | 128   | 149   | 103   | 4.121                   | 1.698 | 2.274 | 2.750 | 1.36  | 1.76  | 108                                 | 116   | 111   |
| P-99.9    |                                      | 199   | 230   | 271   | 370   | 701   | 8.957                   | 4.268 | 4.230 | 5.170 | 3.56  | 3.14  | 133                                 | 155   | 157   |
| %VALID    |                                      | 83.86 | 98.44 | 93.34 | 83.63 | 90.44 | 97.82                   | 99.98 | 99.65 | 99.87 | 89.06 | 93.84 | 95.51                               | 81.78 | 93.67 |
| #VALID    |                                      | 7346  | 8647  | 8177  | 7326  | 7944  | 8569                    | 8782  | 8729  | 8749  | 7802  | 8243  | 8367                                | 7164  | 8228  |


NAPOMENA: nema dovoljan broj validnih podataka mjerjenja u 2005. godini za SO<sub>2</sub>

Tabela 3. nastavak

| PARAMETAR | NO (µg/m <sup>3</sup> ) |      |      |      |      |      | NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) |      |      |      |      |      | NOx (µg/m <sup>3</sup> ) |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|           | GODINA                  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008                                 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008                     | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| PROSJEK   |                         | 22   | 21   | 13   | 13   | 14   | 13                                   | 27   | 25   | 26   | 19   | 18   | 15                       | 42   | 39   | 43   | 35   | 39   | 35   |
| MAX       |                         | 759  | 620  | 437  | 310  | 253  | 267                                  | 283  | 319  | 299  | 187  | 165  | 137                      | 730  | 670  | 692  | 526  | 434  | 523  |
| P-50      |                         | 4    | 5    | 4    | 3    | 4    | 4                                    | 17   | 16   | 17   | 12   | 14   | 12                       | 20   | 20   | 24   | 17   | 21   | 19   |
| P-95      |                         | 111  | 101  | 53   | 63   | 63   | 63                                   | 84   | 73   | 81   | 63   | 47   | 38                       | 165  | 144  | 146  | 143  | 139  | 125  |
| P-98      |                         | 202  | 189  | 103  | 103  | 105  | 96                                   | 133  | 106  | 122  | 93   | 63   | 53                       | 277  | 245  | 249  | 226  | 207  | 189  |
| P-99.9    |                         | 613  | 452  | 387  | 208  | 220  | 193                                  | 239  | 269  | 250  | 145  | 129  | 122                      | 595  | 514  | 506  | 415  | 396  | 392  |
| %VALID    |                         | 86   | 100  | 98   | 100  | 89   | 94                                   | 86   | 100  | 98   | 99   | 92   | 94                       | 86   | 100  | 98   | 99   | 92   | 94   |
| #VALID    |                         | 7528 | 8783 | 8605 | 8755 | 7815 | 8240                                 | 7533 | 8783 | 8597 | 8675 | 8096 | 8242                     | 7526 | 8783 | 8604 | 8703 | 8037 | 8240 |

Slika 2.

PROSJEČNE GODIŠNJE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA  
SARAJEVO (BJELAVE) - AUTOMATSKA STANICA  
PERIOD: 2002 - 2008. GODINA



## IVAN SEDLO

Krajem 2005. godine uspostavljena je automatska stanica za praćenje kvaliteta zraka na Meteorološkoj stanici Ivan Sedlo, po programu EMEP-a. Taj program uključuje praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa zagađujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Evropi.

U ovom Izvještaju dati su pokazatelji dvogodišnjeg mjerjenja kvaliteta zraka na stanicu Ivan Sedlo, Tabela 4. i Slika 3. Nije bilo kontinuiranog mjerjenje tokom cijele 2008 godine.

Visoke vrijednosti koncentracija sumpordioksida, 99.9-i percentil kao i maksimalna vrijednost od  $387 \mu\text{g}/\text{m}^3$  ukazuju na problem daljinskog transporta iz Termoelektrane Kakanj. Mora se istaći da je u istoj godini maksimalna vrijednost sumpor dioksida na automatskoj stanici Sarajevo - Bjelave bila nešto niža ( $334 \mu\text{gSO}_2/\text{m}^3$ ).

**Tabela 4. Statistički pokazatelji kvaliteta zraka (satni uzorci)**  
**Automatska stanica Ivan Sedlo**

| PARAMETAR      | SO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |       | NO ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      | NO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |       | NOx ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      | O <sub>3</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |       | PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |       |       |
|----------------|--|-------|---------------------------------|------|--|-------|----------------------------------|------|---|-------|-----------------------------------|-------|-------|
|                | 2006   | 2007  | 2006                            | 2007 | 2006   | 2007  | 2006                             | 2007 | 2006  | 2007  | 2006                              | 2007  |       |
| <b>GODINA</b>  |  |       |                                 |      |  |       |                                  |      |   |       |                                   |       |       |
| <b>PROSJEK</b> | 24.2   | 33.6  |                                 |      | 1.2  | 4.0   | 4.9                              |      | 5.7   | 61.0  |                                   | 27.8  | 28.0  |
| <b>MAX</b>     | 386.6  | 302.7 |                                 |      | 335.9  | 50.2  | 58.8                             |      | 540.8                                       | 153.3 |                                   | 428.3 | 225.8 |
| <b>P-50</b>    | 18.9   | 30.1  |                                 |      | 0.1  | 2.3   | 2.8                              |      | 3.5   | 62.0  |                                   | 21.8  | 22.0  |
| <b>P-95</b>    | 64.7   | 71.3  |                                 |      | 4.0  | 13.5  | 18.4                             |      | 21.6  | 102.9 |                                   | 70.9  | 73.7  |
| <b>P-98</b>    | 99.3   | 103.7 |                                 |      | 5.0  | 18.6  | 27.3                             |      | 29.3  | 110.7 |                                   | 98.1  | 97.6  |
| <b>P-99.9</b>  | 278.3  | 200.0 |                                 |      | 39.2   | 42.3  | 41.1                             |      | 69.2  | 142.5 |                                   | 246.7 | 177.9 |
| <b>%VALID</b>  | 93.57  | 91.66 |                                 |      | 91.38  | 77.51 | 91.66                            |      | 91.43                                       | 91.38 |                                   | 88.69 | 88.82 |
| <b>#VALID</b>  | 8197   | 8029  |                                 |      | 8005   | 6790  | 8029                             |      | 8009  | 8005  |                                   | 7769  | 7781  |

**NAPOMENA:**


2006.godina: NO i NOx – nisu pouzdani rezultati mjerjenja

2007.godina: O<sub>3</sub> – aparat nije radio

2008.godina: nijedan parametar nema kontinuirano mjerjenje tokom cijele godine.

Slika 3.

**PROSJEČNE GODIŠNJE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA  
IVAN SEDLO - AUTOMATSKA STANICA  
PERIOD: 2006 i 2007. GODINA**



Praćenje koncentracija sumpor dioksida i dima u zraku na meteorološkoj stanici Tuzla, ponovo je počelo 2002. godine. Upoređujući rezultate mjerjenja Tabela 5. i Slika 4., 24 satni uzorci,

u periodu 2002 - 2008. godina sa mjerjenjima 1990 - 1991. godine, koncentracije sumpor dioksida su nešto niže dok su koncentracije dima veće i prelaze GV za visoke vrijednosti, 98-i percentil.

**Tabela 5.** Statistički pokazatelji koncentracija sumpor dioksida i dima (24-satni uzorci)  
Tuzla – Meteorološka stanica

| GODINA | Koncentracija SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) |      |                 |                 |      |       |       | Koncentracija dima (µg/m <sup>3</sup> ) |      |                 |                 |      |       |       |
|--------|--|------|-----------------|-----------------|------|-------|-------|---|------|-----------------|-----------------|------|-------|-------|
|        | Csr  | Cmed | C <sub>95</sub> | C <sub>98</sub> | Cmax | %Val. | #Val. | Csr                                     | Cmed | C <sub>95</sub> | C <sub>98</sub> | Cmax | %Val. | #Val. |
| 1990   | 57   | 26   | 118             | 619             | 758  | 91.23 | 333   | 7                                       | 5    | 21              | 28              | 71   | 90.96 | 332   |
| 1991   | 49   | 36   | 139             | 181             | 266  | 100   | 365   | 10                                      | 5    | 30              | 51              | 79   | 100   | 365   |
| 2002   | 33   | 15   | 122             | 173             | 234  | 100   | 365   | 26                                      | 16   | 85              | 100             | 174  | 100   | 365   |
| 2003   | 46   | 26   | 151             | 193             | 382  | 100   | 365   | 23                                      | 12   | 73              | 109             | 161  | 100   | 365   |
| 2004   | 33   | 19   | 108             | 160             | 333  | 100   | 366   | 20                                      | 10   | 71              | 110             | 161  | 100   | 366   |
| 2005   | 39   | 24   | 111             | 167             | 403  | 100   | 364   | 24                                      | 14   | 83              | 107             | 129  | 99.73 | 364   |
| 2007   | 55   | 42   | 144             | 167             | 251  | 96.16 | 351   | 25                                      | 15   | 76              | 121             | 287  | 96.44 | 352   |
| 2008   | 37   | 32   | 108             | 134             | 292  | 91.80 | 336   | 27                                      | 14   | 94              | 139             | 283  | 91.80 | 336   |


**NAPOMENA:** Mjerjenja nisu bila kontinuirana tokom 2006. godine pa nisu uključena u ovu informaciju.

Slika 4.

**PROSJEČNE GODIŠNJE KONCENTRACIJE SUMPOR DIOKSIDA I DIMA**

**GRAD: TUZLA (METEO. STANICA)**

**PERIOD: 1990-1991 i 2002-2008.god.**



Od marta 2003. godine uspostavljen je i sistem za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona, kojim se vrši automatski monitoring kvaliteta zraka, koji obuhvata pet fiksnih

emisionih stanica i jednu mobilnu. Grafički i tabelarno su prikazana mjerena sa dvije stanice Skver i Tuzla 1 koje se nalaze u užem centru grada Tuzla.


**Tabela 6. Statistički pokazatelji kvaliteta zraka (satni uzorci)  
Tuzla – Automatska stanica SKVER**

| PARAMETAR | SO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |      | NO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      | CO ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) |       |      |       | O <sub>3</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |      |      | PM <sub>2.5</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |      |
|-----------|--|------|------|--|------|-------------------------------|-------|------|-------|---|------|------|------|--|------|------|
|           | GODINA                                       | 2004 | 2005 | 2008   | 2004 | 2005                          | 2004  | 2005 | 2006  | 2008  | 2004 | 2005 | 2006 | 2008   | 2004 | 2005 |
| PROSJEK   | 35   | 57   | 115  | 32   | 28   | 1.19                          | 1.27  | 1.31 | 1.12  | 46  | 43   | 37   | 41   | 55   | 66   | 58   |
| MAX       | 1196   | 1016 | 1126 | 258  | 242  | 11.10                         | 10.80 | 9.25 | 13.80 | 186   | 213  | 165  | 160  | 761  | 584  | 869  |
| P-50      | 16   | 30   | 70   | 25   | 20   | 0.75                          | 0.80  | 0.80 | 0.50  | 35  | 35   | 27   | 34   | 32   | 36   | 28   |
| P-95      | 127  | 193  | 372  | 89   | 78   | 3.65                          | 3.70  | 3.90 | 3.96  | 119   | 106  | 100  | 100  | 175  | 225  | 212  |
| P-98      | 191  | 277  | 506  | 113  | 106  | 5.05                          | 4.74  | 5.00 | 5.30  | 136   | 121  | 114  | 113  | 257  | 302  | 309  |
| P-99.9    | 526  | 651  | 836  | 210  | 194  | 9.00                          | 7.83  | 8.18 | 8.49  | 171   | 153  | 151  | 146  | 675  | 484  | 745  |
| %VALID    | 95   | 95   | 60   | 91   | 92   | 97                            | 99    | 95   | 70    | 92  | 93   | 90   | 70   | 90   | 97   | 72   |
| #VALID    | 8344   | 8352 | 5297 | 8016   | 8100 | 8504                          | 8658  | 8325 | 6110  | 8090  | 8137 | 7906 | 6171 | 7874   | 8523 | 6313 |

**NAPOMENA:** 2006. godina - nema dovoljan broj validnih podataka mjerena za SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> i PM 2.5.  
 2007. godina - nijedan parametar nema kontinuirano mjereno tokom cijele godine.  
 2008. godina - nema dovoljan broj validnih podataka mjerena za NO<sub>2</sub>

Slika 5.

**PROSJECNE GODIŠNJE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA  
TUZLA - AUTOMATSKA STANICA SKVER  
PERIOD: 2004 - 2008. GODINA**




**Tabela 7.** Statistički pokazatelji kvaliteta zraka (satni uzorci)  
Tuzla – Automatska stanica **TUZLA1**

| PARAMETAR      | SO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |      |      | NO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      | CO ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) |       |       | O <sub>3</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |      | PM2.5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |      |
|----------------|--|------|------|------|--|------|-------------------------------|-------|-------|---|------|------|------------------------------------|------|------|
|                | 2004   | 2005 | 2006 | 2008 | 2004   | 2005 | 2004                          | 2005  | 2006  | 2004  | 2005 | 2008 | 2004                               | 2005 | 2008 |
| <b>GODINA</b>  | 2004   | 2005 | 2006 | 2008 | 2004   | 2005 | 2004                          | 2005  | 2006  | 2004  | 2005 | 2008 | 2004                               | 2005 | 2008 |
| <b>PROSJEK</b> | 38   | 73   | 63   | 60   | 23   | 43   | 1.36                          | 1.42  | 1.36  | 39  | 41   | 33   | 64                                 | 75   | 67   |
| <b>MAX</b>     | 1561   | 967  | 959  | 829  | 141  | 325  | 12.70                         | 12.15 | 15.30 | 186   | 151  | 137  | 957                                | 878  | 943  |
| <b>P-50</b>    | 14   | 35   | 28   | 20   | 19   | 32   | 0.70                          | 0.80  | 0.70  | 32  | 35   | 28   | 32                                 | 33   | 28   |
| <b>P-95</b>    | 162  | 267  | 244  | 241  | 51   | 118  | 5.05                          | 4.60  | 4.60  | 92  | 97   | 82   | 249                                | 299  | 280  |
| <b>P-98</b>    | 268  | 362  | 328  | 315  | 65   | 153  | 6.70                          | 5.85  | 5.95  | 109   | 111  | 97   | 358                                | 411  | 395  |
| <b>P-99.9</b>  | 661  | 726  | 629  | 534  | 116  | 278  | 11.15                         | 10.13 | 11.87 | 150   | 138  | 121  | 807                                | 722  | 739  |
| <b>%VALID</b>  | 81   | 95   | 98   | 70   | 76   | 84   | 77                            | 96    | 94    | 89  | 86   | 63   | 91                                 | 75   | 70   |
| <b>#VALID</b>  | 7078   | 8314 | 8570 | 6127 | 6680   | 7358 | 6776                          | 8439  | 8226  | 7776  | 7539 | 5509 | 7978                               | 6573 | 6146 |

**NAPOMENA:** 2006. godina - nema dovoljan broj validnih podataka mjerena za NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> i PM 2.5.  
 2007. godina - nijedan parametar nema kontinuirano mjerjenje tokom cijele godine  
 2008. godina - nema dovoljan broj validnih podataka mjerena za NO<sub>2</sub> i CO

Slika 6.




Analizirajući dobivene statističke pokazatelje mjerjenja koncentracija SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub> i PM 2.5 utvrđeno da jedino visoke vrijednosti koncentracije SO<sub>2</sub> prelaze GV.


## 2. KISELOST PADAVINA

Trend povećavanja kiselosti padavina ilustrativno je prikazan na grafikonu, Slika 7., iz koga se vidi učestalost pojave kiselih padavina.

Slika 7.



Slika 8.




Kisele padavine, Slika 8., se pojavljuju tokom cijele godine, u ljetnom periodu registrovano je 4 do 7 % kiselih padavina, a mjesec sa najučestalijim pojavama kiselih padavina je decembar sa 13%, kako se to vidi na slici.

Najveći broj pojava kiselih padavina, može se objasniti već poznatom činjenicom, daljinskim transportom. Analizirajući pravce

vjetra, Slika 9., preko 70% kiselih padavina dolazi sa vazdušnim masama koje stižu sa sjeverozapada u odnosu na Sarajevo. Ovo potvrđuje činjenicu da lokalno zagađenje atmosfere na području BiH bitno ne utiče na učestalost pojave kiselih padavina. Naime, ona je posljedica zagađenja frontalnih masa koje u naše krajeve pristižu preko Evrope.


Slika 9.



### 3. PRAĆENJE RADIOAKTIVNOSTI ATMOSFERE

Federalni hidrometeorološki zavod kao institucija od interesa za Federaciju i Bosnu i Hercegovinu svakodnevno mjeri absorbovane doze jonizirajućeg zračenja. Prema podacima kontinuiranih višegodišnjih mjerenja i testnih mjerena na području centralne Bosne i području Hercegovine, obradom godišnjih doza,

absorbovana doza jonizirajućeg zračenja iznosi 0.8 do 1.1 milisivera godišnje (mSv/y), Slika 10. Svakako da iz ovog podatka građani ne mogu ocijeniti veličinu radijacije i zato ćemo pokušati na popularan način objasniti neke pojmove i norme jonizirajućeg zračenja.



Slika 10.

Prema svjetskim istraživanjima i standardima prirodna radijacija zemlje iznosi 1.2 mSv/y, a prirodna kosmička radijacija iznosi 0.3 mSv/y, tako da ukupna prirodna radijacija iznosi 1.5 mSv/y.

Odmah se može uočiti da su izmjerene vrijednosti absorbovane doze kod nas ispod standardnih svjetskih normativa.

Iako nije popularno tehnički detaljisati mora se ukazati na razliku između raznih tipova radijacije. Naime, absorbovana doza radijacije se iskazuje u jedinicama Grey/godinu (Gy/y). Biološki efekti absorbovane doze jonizirajućeg zračenja na organizme se iskazuju u jedinicama Sivert/godinu (Sv/y). Činjenica je da biološki efekti radijacije zavisi od tipa radijacije, odnosno od energije čestica koje uzrokuju jonizirajuće zračenje. Najmanje biološke efekte ima X-zraci, gama i elektronsko zračenje, dok veliki štetni biološki efekat izazivaju brzi neutroni, protoni i alfa čestice, a najveći teška jezgra. Ilustracije radi navodimo podatke komparativnim radiacionim dozama prirodnog zračenja:

Prirodno zračenje u Australiji iznosi 2 mSv/y, u Sjevernoj Americi 3 i veće je u odnosu na izmjerene kod nas (cca 1.4 mSv/y). Veoma opasne doze su naprimjer 5000 mSv absorbovane u toku jednog mjeseca, a smrtonosna doza je 10 000 mSv absorbovana u toku jednog dana ili sedmice.

Upoređujući ove podatke sa izmjerenim kod nas sigurno da nema mjestra ni za kakvu paniku niti za neke špekulacije o ugroženosti gradova BiH. Svakako da ovdje nisu uključena razmatranja pitanja postojanja područja na kojima se eventualno nalaze ostaci materijala sa osiromašenim uranijumom.

Imajući u vidu da u Evropi radi veliki broj nuklearnih centrala i to povećava mogućnost akcesnih situacija. Iskustvo iz incidenta tipa "Černobil" pokazuje nuklearni "oblak" može preći preko više zemalja i primarno ugroziti ljudske živote. Blagovremenim upozoravanjem mogu se primarni štetni efekti na zdravlje bitno smanjiti.

#### 4. MEĐUNARODNE OBAVEZE I IZVJEŠTAVANJE

U skladu sa evropskim konvencijama Sektor je primjenom Evropskog softwarea DEM (softverski paket za imisiju), koji je instaliran kod nas, izvršio obradu statističkih vrijednosti stanja zagadenosti i podatke direktno preko interneta poslao na: <ftp://info.rivm.nl/pub/llo/pub/upload/etcad/dem>, kao i ostale evropske zemlje. Ti se podaci mogu pronaći u AIRBASE na EIONET portalu EEA (Evropska Agencija za okoliš). Ovi podaci se dostavljaju za Bosnu i Hercegovinu već duži niz godina.

Ovdje moramo istaći da Bosna i Hercegovina sa aspekta razmjene podataka o kvalitetu zraka sa EEA izvršava svoje obaveze u skladu sa zakonima iz ove oblasti u našoj zemlji, kao i Direktivama EU za oblast praćenja i analiza kvaliteta zraka.


Kao potvrdu ove činjenice redovno EEA pravi analizu protoka podataka o kvalitetu zraka (EOI podaci). Na priloženoj slici "Overview for data flow AQ1 EOI data" vidi se da je Bosna i Hercegovina u grupi od 28 zemalja sa skorom od maksimalno 3 poena i da uspješno i kvalitetno obavlja svoje obaveze.

Na drugoj slici je prikazan skor za sve zemlje Evrope koje učestvuju u razmjeni kompletnih podataka u EIONET sistemu. Tu je vidljivo da je Bosna i Hercegovina pozicionirana na 23 mjestu, uz napomenu da su zemlje Španija, Italija, Hrvatska i druge pozicionirane iza nas.

Naravno mora se napomenuti da se u ovaj skor pored podataka o kvalitetu zraka uključena i razmjena podataka o kvalitetu i kvantitetu voda ugroženih područja, emisija u zrak i sl.

Proračun emisije štetnih materija u zrak na području Bosne i Hercegovine Zavod vrši već duži niz godina. Primjenom evropskih konvencija smo dužni dostavljati ove podatke, kao i sve ostale zemlje Evrope.

Za ove potrebe, kao i za potrebe kompatibilnosti emisionih podataka, Evropska




zajednica je usvojila kompjuterske software pakete, pomoću koih vrši kompletan proračun svih komponenti koji zagadjuju zrak na jednom področju. Ovi paketi i sam pristup obrade podataka je poznat pod nazivom CORINAIR meteodologija

Tu se posebno radi o slijedećim software paketima:

- **Collector** - kompletna obrada emisionih izvora zagadjivanja zraka,
- **Reporter** - komplet tabelarnih prikaza saznanja zagadjivanja u skladu sa konvencijama,
- **Importer** - paket za povezivanje sa drugim software,
- **Copert** - kompletna obrada zagadjivanja atmosfere od vozila.

Obzirom da se radi o veoma kompleksnim software to se ovi paketi već duže analiziraju i proučavaju u ovom Sektoru. Ostvaravana je i međunarodna saradnja u vezi ovih software-a preko Evropskog centra ETC/AE koji radi u sklopu Evropske agencije za okoliš (EEA).

Sada je Sektor u mogućnosti da vrši proračune emisije od vozila, kao i emisije od velikih izvora zagadjivanja zraka - Termoelektrane.



## Overview on data flow evaluation